



ispitni centar

PRAVA  
MJERA  
ZNANJA

**DRŽAVNO  
TAKMIČENJE  
2015.**

SREDNJA ŠKOLA, II RAZRED  
**GEOGRAFIJA**

Autorka/autor testa .....

Recenzentkinja/recenzent .....

Podgorica, ..... 20..... godine

**1.** Od ponuđenih odgovora vezanih za planete Sunčevog sistema zaokruži tri tačka:

- a) spoljašnje planete u koje spadaju: Jupiter, Saturn, Uran i Neptun čine 99,5% mase svih planeta u Sunčevom sistemu;
- b) unutrašnje planete: Merkur, Venera, Zemlja i Mars odlikuju se znatno većom gustinom od spoljašnjih planeta;
- c) spoljašnje planete se spriječe okreće uoko svojih osa od unutrašnjih;
- d) sve planete obilaze oko Sunca u jednom pravcu – u smjeru kretanja kazaljke na satu;
- e) unutrašnje planete imaju ukupno 3 mjeseca, a spoljašnje 9;
- f) u sastavu spoljašnjih planeta uglavnom su vodonik i helijum.

**2.** Temperatura Zemlje se sa dubinom povećava po određenoj progresiji. Srednja vrijednost tog porasta je  $1^{\circ}$  na svakih 31-33 m dubine. Ovaj odnos dubine i temperature se naziva **geotermski stepen**.

**3.** U tekstu o abrazionom reljefu od pojmove (koji su ispisani tamnim slovima) u naredne dvije rečenice odaber i zaokruži tačan:

- a) šelf je veoma **široka/uska** abraziona treasa;
- b) litoralni kordon i tombolo su **erozivni/akumulativni** abrazioni oblici.

**4.** Ispred naziva grada stavi broj grafikona sa slajda :

- 4 Beč
- 2 Džakarta
- 1 Oslo
- 3 Rabat

**5** Spoji parove – na liniji ispred vrste stijene upiši odgovarajuće slovo iz lijeve kolone:

- |                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| a) krečnjaci   | <b>b</b> dubinska magmatska stijena   |
| b) granit      | <b>d</b> površinska magmatska stijena |
| c) konglomerat | <b>f</b> metamorfna stijena           |
| d) andezit     | <b>c</b> klastična sedimentna stijena |
| e) bigar       |                                       |
| f) škriljci    |                                       |

**6.** Šume sa slike su uglavnom zastupljene u ekvatorijalnoj klimatskoj zoni, u Južnoj Americi ih nazivaju **selvasi**, a u jugoistočnoj Aziji i Africi **prašume**.

**7** Na slajdu su starosne piramide:

a) opštine koja ima najveću prosječnu starost stanovništva (43,7 godina) u Crnoj Gori, spada u durmitorske opštine, to je opština **Plužine**

b) opštine koja ima najmanju prosječnu starost stanovništva (31,7 godina) u Crnoj Gori, nalazi se u sjeveroistočnom dijelu to je opština **Rožaje**

c) Obadvije opštine su emigracione. Na osnovu starosne piramide odredi koja je od ove dvije opštine u proteklom periodu imala veću stopu emigracije i zaokruži tačan odgovor **opština a/opština b.**

**8.** Na slajdovima je glavni grad i čuvena Bela pustinja (Farafra) afričke države koja se prostire na dva kontinenta. Karakteristična je i po tome da 95% njene teritorije zahvata pustinja, da preko 96% nejnog stanovništva živi u dolini jedne rijeke. To je:

- a) Sudan
- b) Somalija
- c) Egipat**
- d) Džibuti

**9.** Na slajdu su dva planinska sistema u Sjevernoj Americi. Brojem 1 su označene gromadne planine nastale prije više od 350 miliona godina, to su **Apalači (Apalačke planine)** a brojem 2 lanac mladih vjenčanih planina pod nazivom **Kordiljeri**.

**10.** Zemlje Južne Amerike su u razvoju, ali po nekim rudarskim proizvodima su među prvima u svijetu dugi niz godina. Na prvom mjestu u svijetu po proizvodnji rude gvožđa je država obilježena brojem **2** na slajdu, a bakra država obilježena brojem **3** na slajdu, dok je po proizvodnji srebra na 2, a kalaja na 3 mjestu u svijetu država obilježena brojem **1** na slajdu.

**11.** Na linijama pored broja upiši nazive rijeka sa slajda:

- 1) **Eufrat**
- 2) **Sir Darja**
- 3) **Hoanhgho**

**12.** Po proizvodnji pšenice, šeherne trske i pamuka Australija spada u sami svjetski vrh iako obradive površine zauzimaju samo **6%** teritorije, a zaposleni u poljoprivredi čine **5%** od ukupnog broja zaposlenih.

Zadatak	Broj bodova
1	3
2	1
3	2
4	4
5	4
6	2
7	3
8	1
9	2
10	3
11	3
12	2
<b>Ukupno</b>	<b>30</b>